



Munghana wo ka a nga tshembekanga

Mafisa Kwena Petrus
Rob Owen





Khale ka khaleni, N'wanyoka a ri na vunghana byo saseka na N'wachela.

A va ri vanghana va kahle naswona a va rhandzana.



Siku rin'wana N'wachela a ku eka N'wanyoka,
“Munghana, swi nga va njhani loko hi ya
khomela vusokoti byo nona byo haha?”

N'wanyoka a pfumelelana na N'wachela.



Vanghana va hlengetile vusokoti byo haha endzeni ka saka lerikulu.

N'wachela a a khomele byo tala naswona a tsakile.



Endleleni yo vuya ekaya, N'wachela na
N'wanyoka va hlanguana na ntlawa wa
Van'wamaxinjana.

Van'wamaxinjana a va ri valala va vona.



N'wanyoka a rila, "Munghana, hi le ku hlaseriweni! Loko ho lahlekeriwa hileswi hi nga na swona laha sakeni, hi ta pfumala swakudya madyambu ya namuntlha!"



N'wachela a holovela Van'wamaxinjana, "Sukani endleleni, van'wana va n'wina mi ta vavisiwa!"

Van'wamaxinjana va vona leswaku swo antswa i ku va dya varivona!



N'wachela u rhambile N'wanyoka ku ya swakudya swa ni madyambu.

"Nsati wa mina u rhandza vusokoti byo nandziha byo haha," ku vula N'wachela hi ku tinyungubyisa.

Vanghana va yile emahlweni va vulavula loko Mnn N'wachela a ri karhi a lulamisa swakudya swa ni madyambu.



Swakudya swa ni madyambu a swi lulamile
nkarhi wu nga si ya kule.

Vanghana va hlamba, va ya tshama etafuleni.



Hi xinkadyana, N'wachela a kombetela ndyelo a ku, "Ndyelo ya N'wanyoka yi tele ku tlula ya mina!"



N'wanyoka a hlamula, "E-e, i ya wena ndyelo yi nga tala ku tlula ya mina!"

N'wachela a dya, kambe N'wanyoka yena a khunguvanyekile a nga dyi.



Ekuheteleleni, N'wachela a ku eka N'wanyoka,
"Loko u lava ku rhukana maswekelo ya nsati wa
mina, huma u famba."



Sweswo ku ve ku hela ka vunghana bya vona
byo saseka!

Ku sukela siku rero, Van'wachela na
Van'wanyoka a va ha vanga vanghana.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

Title: Munghana wo ka a nga tshembekanga

Author/s: Mafisa Kwena Petrus

Translator/s: Arnold Mushwana

Illustrator/s: Rob Owen


Assurer/s: Hlongwani Hlongwani, Bongani Maluleke

Language: Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

